



НЬУКУОЛУН КҮНҮНЭН ЭБЭРДЭ!



Сайылыктааһын

ҮРҮН ИЛГЭ ҮРҮЛҮЙЭРИН ТУЬ УТАР

Улууспут тыа хаһаайыстыбатын дьарыстанааччылара бу күнүргэ ыһыы, сайылыкка тахсыы үлэлэригэр сылдьаллар. Бааһынаттан өлгөм үүнүүнү ыһыы, сайыгыч мэччирөгтөн үрүгү илтэни ыһыы бу үлэлэртэн быһаччы сибээстээх. Бу хаһысхаларга үлэ-хамнас хайдах ыгтылларын, улуустаагы тыа хаһаайыстыбатын управлениетын начальнига Владимир Михайлович Ядрихинский быһыһыннорор:

– Бу күннэргэ ыһыы үлэлэрэ үгэиэхэн бара тураллар. Сийи саптарыы бүтөн хорутууга киирдилэр. Күндүйү туран биэрдэгүөз тута ыһыыны саҕалыахтара. Хаана, хас тектары, көмүскэх ыһаллары, үл-хамнас хаамыытын управление кылаабынай агронома Марк Гермогенович Сибиряков улууспут хаһыатыгар бача-этэһинтэ.

Саймын газрын босгуурчлалын хэсгээр ийнхэн кастыг хайлах туолаабылгыг билиннээрнэ. Көрдөрүүлэр куагана суохтар. 2009 сыл 5 ай түмүгүнэн 32700 төбө ынах сүөһүлээхтлг, ити былырынтыг тустаах кэм көрдөрүүтүтэн 1460 сүөһүлээхтлг. Итинтэн ыанар ынах ахсаана-10960, аастыг сытан 450 тобонон ордук. Сылгы ахсаана-15000, былырынныгылтан 2500-нон элбэх. Итинтэн биэс 8730 төбө, 1250-нан ордук. Сибириньэбит 1190 буолла, былырынныгылтан 100-нон элбэх. Итиннэ сүрүн оруолу Хагастаары сибириньэ илэр комплексыттан 150-ча сибириньэни аралан атыллыабылгыг улахан оруолу ыла. Бу кимнэ 5250 ныйрай, 950 кулун төрүөхтэнибит. Үүһэ 88 №-дэх федералнай оосунга олохсуну сүөһү илэр кооперативтары тэрийтэлээбиллг. Бары үүтү туттарыыны көнүлүүр декларациялары ыттылар, онон туттарыы кинилэр нөөгө ыттылар. Бисэ ай түмүгүнөн ыловайынан 3300 тонна үүт ыанна, 1769 тонна үүт туттарыына. Туттарыылыг үүт кини харчы муус устарыынан талонно.

Бийли сайлангы саймалыстанан, үүтү туттарымы боптуруостарылар аналлаах муннаах ытыллан баалайыннаа олохулунна. Барыта 25 саймалыкта дойма, охладитель туруорулдуу. Итилэртэ 1800-из ыаннаах тахсыага, 75 ыаннаахсыт, 37 бостуук, 25 учуотчут улаахыстаро Кинилэри ытылары 1500-чэка ныйраы тахсыага, верууто-истига 40 киши сылдыага. Квотара ха-

айтаран биридэн сайылыкта 50-нуу тонна үүт туттар-
сар былаан тисрдилинэ, барыта 1230 тонна буолуоҕа.
Биридэн кт үүт туттарыылар сыаната 24-түү солк буо-
лара бигэртэнэ. Кини трассага уонна Чурапчы-Хай-
ахсыт суолутар олорор бөлүөлөктөр сайылыктарын
үүтүтэри "Чурапчы" ТХПК бэйэтин транжпорьнан
Мутундайдаары пишекомбинатка таһыаҕа. Атыттар
олуктоох арыы сыахтарыгар туттарыахтара.

Быыйлы 3 сана сайылык тутуудан үлгөр кыргызар билааннар. Болтогор "Сирем" бааһынай хаһаайыстыба (сал. В. П. Горюхов) иэме сайылыгын тутунна. Элестроуогун дуогабар быһылыгын "Чурапчы" ТХПК үбүдэһиниээн РЭС коллектива түргэниэ, үчүтэй хааһыстыбаахтык огороон туттарда. Бахсы нэһилиэгэр "Киров" бааһынай хаһаайыстыба (сал. В. В. Местников) быһылыгын күүһүнэн сайылык тутунна. Кытаанахха "Баһы" бааһынай хаһаайыстыба (сал. В. Н. Баранков) уонна нэһилиэк дьаһалтатын күүстэринэн сана сайылык тутан бүтэрэн эрдэлэр. Бу сайылыктарга оборудуулар (дойканы, охладители)—Кытаанахха тыа хаһаайыстыбатын управлениетын уонна "Чурапчы" ТХПК үбүдэһиниээн кэлбиттэрэ, Бахсыга, Болтогор "Чурапчы" ТХПК сакаастаһыынан соторү кэмээн кэлэһтэххитэр.

Бу күннәргә саймалыктарга тахсы, ыңгышлар. Теләйгә "Азаана" бааһылай ханаһыһыбы, Мырхылар. Тайга, Калдәй саймалыктарыг тарыһылар. Маассай тахсы. Ньюкудун кәшпәттән булуыга, бәс ыйһы 1 күннәгә дикәи бары онгуларыг булвохотара.

Мэчээрээг өлгөөнөөс үүнэн үүтгүүлэхийг сайн бу-
уаарыг, дээмүүт-сэргээгт үрүн илтэни дэвшилгүй
бэлдмэлүүд, сүвчүү-ас этгэнгэ туурааг багаруулах.

Нэдийлэ ыйытыга

ЭНЭХЭ НЬУКУОЛУН КҮНЭ ТУОХ СУОЛТАЛААБЫЙ? БУ КҮНҮ ХАЙДАХ КӨРСӨБҮТ?



Николай Николаевич Попов,
СР Экономикада сайдыы минист-
рин солбуйааччы.

– Ньукулун күнүн сылтаа төһө кыалларынан кустаах көрсөбүн. Дойдубар Чурапчыга таҕыстахпына атаспынаан В.В.Инокентьевтың булка сылдыаачыбын. Ньукулун күн сахаларга Сага дыл бырааһынньыгың изриэтэ. Былыр былыргыттан тымныы, ыарахан кыстыгы туоран, күөххэ үктэниң саха омумка суулталаах, ойбөбүллээх бэлэз күн бу-

CHINA

Дымылар тухары туруу үлэниг Чурапчым дыонуи, биир
дойдулаахтарбын сайын мангайгы күнүкүн итинтиг-ис-
тинтик эрдэлибин! Эпитэхэ өлгөм үүнүүлэх сайыны,
нүс-хас олоку, довбууяны багарабын!

Николай Николаевич Попов,
"Болтонго нэгмилнэг" МТ даяал-
татын баярьдныг:

– Агам туйбагын хатардын дэвнэрийн Ньукулай дэвнэ сүрхэтэ-бигтэр. Бу күнү булду кытта дьүөрлөһи тутабын. Калыагги сылларга үлэ-хамнас албох бигизэмнэ ирдөөр буслан булжа олох тахса илэһиш. Эрдэ дэвн сизиринэн бултуур буоларым. Быйыалты дьымылааха күһүм суох. Ага кыһынны бултуубутун билэбиз, онно баран Ньукулайын күнүн ыһаахпыт.

Ньюкулун бэрэаһыныгыта – сайын кэлэгитин болузта.
Ухун кыйын кэнниттэн кылгас сайынга ыһах ыһыы, олоо
күөрүн курдук суолталах тэрээһиниэттер болумунабыт.
Улуус бары олохтоохторутар, Ньюкулайдарга Болтоно
нэхилээтин дыһун-сэргэтин аатыгтан сайынны бэрэаһы-
нылыһан итии-истии эрээд!



Николай Николаевич Шестаков, Дварыктаах буолуу клиниини
директора:

– Ньюкулун – тагара күнэ. Бу
салгыны көрсөтөр бэрааһыһыык. Тус
бэйэм Ньюкулуну кэтэһэбин. Урут
булгуур этим. Билетин сыдыыбап-
тым.

Улуу олохтоохторун, Ньюкулайдары Ньюкулунунан эвэрдэли-иби! Дэмэ кэргэнгитигэр дьолу-саргыны бачарайы.

Николай Николаевич Башарин,
"Арчы" тэатры директоры:

- Ньюкуолун күнэ - танара күнэ. Бигэни дэмэ кэргэн Ньюкуолун күнүн быраһааныык курдук ылааччыбыт суох. Арай күс баар буолуларына бу күнгэ мөөгөнүсчүчүбүт. Быйыл күнүм суох, аймахтарым бөрүстөхтэринэ баар буолар ини.

Ньюкулун күнүзүн кэргэммин
Северига Семенованы, кыысын
Вилленаны ээрдэлибим!

Николай Николаевич Монастырев, ЧРОСИО социальный педа-



– Оро сырыттахпытна ыям ыйын 19 күнүтэр Шюнер күнүн бөлүтүгү буоларбыт. Оччолорго Ньюкулун күнэ суолтата суох быһыылааҕа. Олгон сэмэскэй былаас эстибитин кэнээ бырааһынньыкпыт сүтэн, тус бэйэм Ньюкулун күнүн норуот бырааһынньыгын быһыытынан сылдата бөлүтүгү буолбутум. Саас Ньюкулунга анаан кустуубун, кэргэним остуол тартар.

Бэйэм элбэх Ньукүлай баар сө-
рөгөр үлэмэбин. Холбоур, ННГу-
ляев (ЧРОСИО директора), ННУшницкай (ЧГФКСИ уу
станциятын оператора), ННКычкин П (тренер), ННСишцев
(ЧГФКСИ кафедратын сзб) Бары Никодлайдары, бар дьом-
мун сайынны көрөөр сахалар мааны бырааһыныыктарынан
жылааһыбыт!

Айталина АЛАМОВА

Алексей СЛЕПЦОВ кэнсэртэ.

Үбүлүйдээх биир дойдулаахтарбыт

СЫРАЛААХ ҮЛЭТЭ ДЬОҢУННААХТЫК СЫАНАЛААННА



1977 с. Урах-Күөрө кулуубутар директорунан үлэни сылдыан, Сана дыаа бырааһынныгыт көрөөрү кулууп ис-тас өттүн ойуулаан-дьардаалаан кизгэтэ сырыттаһына. Одьулуунтан биэр эдэр бабайы elektrik уолу уотунан-күөһүнэн онгортон көмөлөс дьин ыппыттар. Билсипитим - Одьулуун бэйэтин олохтоох ыгыта Иван Никитич Яковлев дьин эбит. Кини 1974 с. Одьулуунтаабы тыа хаһаайыстыбатын техникумун үөрөнөн бүтэрэн баран, дойдутутар кэлэн үөрэммит идэтинэн, электриктинэн үлэбэ киирбит. Онгон салгы армияга ыгытырыллан, ытык кэлин толорон Чиганан, Бурятиянан сибээс чааһытар эмиз электриктинэн сулууспалаан биппитин-көрүүтүн өссө чинэниит.

етын, электриктисэй уотун тардан, онгортон биэрэн улаханнык көмөлөспүтэ.

1977 с. Матвеев Семен Харлампиевич салаататынан өрөмүөнүүр мастарыскайга үлэни сылдыан айаннаан иһэн электропроводката умайан хаалыт ЗИЛ массынаны Иван Никитич аан бастаан уотун-күөһүн сангалы уларытан улахан сангарияны ыдыта. Ол туһунан суоплар Николай Федотов олох хойукка дылы сөрөн-махтайан кэспирэ дьин дьоннор билгизээннэ дьэри ахталлар, саныылар.

Одьулуунта үлэни сылдыан эдэр киһи олохун аргыһын, Муту-дайтан төрүттээх Василиса Николаевна Аммосованы көрсөн харахтарын хайраһан, сүрэхтэринэн сөбүлэһэн ыал буолбуттара. Уруу тэрийэн киннэр уһулбуттара билэтин олохторун биэр үтүө күнүн өйбөүлэ буолан уурулла сылдыар. Эдэр ыаллар 1978 с. Мындарайыта ананан үлэни киир-бигтэ. Ол кэмгэ Мындарайыта отделения бэйэтэ туһунан дизельнэй электростанциятан уоттанан-күөстэнэн олорор кэмэ ээ. Манна тийэн эдэр специалист олохтоох электриктэри кытта би-иртэ бизес-алта дизель тэнинэн үлэлиир станциятын онгортон үлэбэ киллэрсиптэ. Итин таһынан "тыһынчалаах механизированнай хотон" уотун көрөн-истэн, сылаас ойбогон электронас көмөгүнэн уулу тохтоло суох бырааһыгар ситиһэн, ону сөргө Хайыртас механизированнай уонна Халбаныкы сайылыктарыгар аан бастаан электроуоту тардан киллэрсэн соххо түбүктээх үлэтир элбэх көмөнү онгоруу.

Мындарайыта үлэлиир сыт-ларыгар үлэхтир чакчы бөрүннээх, туруу үлэни салайааччылар - отделение управлююцыйа А.П.Ефимов, хонуу биригэдьиэрэ И.Сергеев истээн-саалаан, сүбөлээн-амалаан салайан үлэлэппит-тэрин уонна биэргэ үлэлэбиг дьоннорун Иннокентий Абрамов, Константин Гермогенов, сарык Петр Ноевы, механик Савелий Николаевы үтүө махтал тыларынан ахтан-санаан ылар. 1981 с. Яковлевтар дьин кэргэттэрэ Эрмил Эрмилевич аатынан соххо кизгэтэр - Дирингэ көһөн кал-

бигтэ. Манна кэлэн И.Н.Яковлев кини өрөмүөнүүр мастарыскайга автоэлектриктинэн үлэбэ ананан киирбигэ. Бу улахан киһини-мэт мастарыскайга соххо 4 отделениегытар үлэлиир-хамсыыр механизатордар массыналара, трактордара алдынаннаа бары кэригэ кэлэн техникаларын көрдөрөн, уотун-күөһүн туруор-таран, онгортон, сүбөлээн-амала-лан бараллара. Ити кэмгэ соххо үрдүнэн 70-ча араас маарсалаах массына баара. Ону барытын мастарыскай ээбидиссэй П.А.Иванов, автомеханик И.А.Филиппов олус таһаарылаахтык үлэлэтэн кэлбиттэ. Кинилэр бэйэлэрин үлэнигэрин ортолоругар улахан апаратытынан уонна убаастабылынан туһаналлара.

Оччотоогу механизатордар соххо бары үлэтир, ордук тий-ин-таһы, сөргө оноруу, оттоохун, оуруот аһын, бурдуту үүнэрин курдук, онтон да атын үлэлэргэ сүрүн күүс буоланнар, күмүстэри-түүнэри сыныалан дьин бил-бээк үлэлэилэрэ-хамсыллара. Ол иһин республикага, оройуонга ытыылар социалистическай күрөхтэһилэргэ куруутун иппи-күөһүгэ сылдыаллара.

1984 с. Иван Никитич Яковлевка ситиһилээх үлэбэ үрдүктүк сыаналанан "Коммунистическай үлэ ударниги" аат интэриллибигэ. Манна үлэни сылдыар кэмгэр бүтүн Соххо үрдүнэн улахан апаратытынан туһанылар "Правда" хаһыакка Дирингэ өрө-мүөнүүр мастарыскай үлэти-тэрин туһунан бэртээхэй ыста-тыга бөчөттөннө тахсыбыта.

Өссө биэр түгэни арынааха, 1983 с. Дьонукскай-Чурапчы-Ча-кыр маршрутунан сылдыар рейсо-вай ПАЗ автобус электропровод-калар умайан хаалан 3-4 хонукка Чакирга алдынан туран хаал-быта. Автобус суоптара бэйэтэ онгору сатаан баран кыайбатаһын соххо салаатата бэйэтин үлэтигин Иван Никитичи ыппы-та. Онно киһи кытас көм иһигэр туох баар проводкатын сананан уларытан, автобус сал-пын маршрутунан сылдыарын ха-аччыбыта. Ол иһин Алларда Бөс-тээххэ олорор нуучча суоптара билгизээннэ дьэри улаханнык сөргө-махтайар, Иван Никитичи

көрүстэр эр куруутун махтанар.

Иван Никитич Чурапчы улуунугар биэр бастааһылар ахса-аннарыгар киирсэр автоэлектрик идэтин баһылабыт специа-лиһынан буолар. Ол туһунан киһи өрөмүөнүүр мастарыскайга үлэлиир кэмгэр Чурапчы Сельхозтехникалытан, оччотоогу оройуонга баар соххоттар киһи мастарыскайдарытан, ону таһынан киһи энэр оройуоннар-тан кэлэннэр киннэх үөрөнөн уонна уопут, сүбэ-ама ылан барал-лара буолар. Кини бэйэтин идэтин таһынан соххо бары үлэлэтир актыбынайдык кыттар. Ол кур-дук, оройуонга уһун кэмгэ саты-ылаабыт сүт-курээн сылларга би-э сайын устата Кэбээйигэ, Гор-найга, Нуотарага, Тойон Арыста баран от үлэтир, ээновод да быһылынан уонна да араас үлэ-лэргэ таһаарылаахтык үлэлэ-спитэ. Үчүтэй үлэнигэр быһылынан дьонугар-сэрэтигэр биллибигэ. Ол да иһин буолуо, атын оройуон дьон бэйэти туруу отчуттар-быттан сөрө: "Чурапчылар ула-хан үлэнигэр дьон эбиттэр", - дьин аһыттар бэйэтин дарына тус ю-мөр буолан кэспэсэ сырытта.

1993 сылтан саалаан дойду үрдүнэн ыһылы-тогулуу сааламмыта. Иһинэ гынан Ди-рингэ өрөмүөнүүр мастарыскай базатыгар Чурапчытаагы "Аг-роснаб" тэриэтэтин филиала аһылан үлэтин саалаабыта. Он-но И.Н.Яковлев начальнигынан ананан үлэлэбигэ. Рынокка кии-рэн сылларга үлэлэтир-хам-сыырга, ордук хамнаһы аахсыга ыарахаттар үөскээбиттэ. Хас биридэн үлэнигэр төһө үлэни толор-бутунан хамнаас аахсаллара. Онон сана үлэ көрүнүгүн көрдөһүн сорууга турбута. Ол кэмгэ Иван Никитич салайар тэриэтэтир оройуонга биэр бастааһынан охи-кованнай лиһинэн түөрт мууку-таах уу кутар баагы оноруу сааламмыта. Манна жэстэнчи-гынан И.С.Хатылаев олус таһа-арылаахтык үлэлээн тэригэ үлэ-тэ туруктаах буоларыгар көмө-лөспүтэ.

Иван Никитич бэйэтэ сана ир-дэбигэ сөп түбэһинэрэн дуога-рынан кэһилэктэринэн сылдыан уоту-күөһү онорууга үлэлэбигэ. 1995 сылтан саалаан Дирингэ өрө-

агрооскуолар электриктинэн үлэбэ киирбигэ. Манна үлэни киирсэт-дарына 1965 сылтан уота-күөһэ уларыта иһик учууталлар иһэн этээстээх уопсай дьоннорун элект-ропроводын санаттан танан биэр-битэ. Павел Кажениновын көмөлөһөн уһанар дьини барытын уларытан, электрикскэй станок-тары туруурган онгорууттара. "Бы-рыль" сайылыгы уоттаабыта-күөстэбигэ "2000 үтүө дыала" эрчилгитин тугуллубут сана тус-туу саалаатын электролиниятын сана ирдэбигэ сөп түбөһэр ына онгортон, улуустаагы үөрэх управ-лениетин Бочуотунай грамотаты-нан наараадалаабыта. Манна ки-ни оскуола объектарыгар баар хас биридэн котельнай электронаас-тарын, үс этээстээх агрооскуола дьинигэр, оролор интернаттары-гар, үөрэтэр мастарыскайга, га-ражтарга уоту-күөһү көрөн-ис-тэн, өрөмүөнүнэн, сангардан онгоруун эбэн этээххэ, киһи мы-ыммат үлэбэ-хамнаһа тахсан ис-лэр. Итин таһынан бөһүөлэккэ сана дьин туттан киирэр ыалларга уоттарын онгортон, тардан биэрэн төһөлөөх элбэх киһи махталын ылыта буолуой?

Иван Никитич кэргэнинэн Василиса Николаевнаһын Ди-рингэ көһөн кэлээт, сана дьин-уот туттан, түөрт ордуу улаатын-наран, атахтарыгар туруоран, олох кизгэ аартыгар ааһаран, сүөһү илгитэн быр-бааччы олорон-лор. Холтор кэһилэтин биэр киз-гэ туттар, ытык ыала буолулар.

Дьыл-хонук төһө да маастар, И.Н.Яковлев өрөмүөнүүр мастарыскайга уһун кэмгэ биэргэ үлэлэбиг дойдутунан - автомеха-ник И.А.Филиппов, мастарыскай ээбидиссэй П.А.Иванов, токар-идэлээх П.В.Герасимов, И.И.Пили-гин, слесарьдар С.П.Романов, Н.П.Андреев, И.Д.Хотанов, С.С.Григорьев, уустар А.П.Лукин, С.С.Посельский тустарынан ис-тиник ахтан-санаан ылар уонна юностигэр анаан махтал тыла-рынэтэр.

Бу күннэргэ Иван Никитич олохун биэр кэргэн кэмгэр, 55 сааһыгар, сөп түбэһинэрэн өр сыллаах үтүө суобастаах үлэбэ үрдүктүк сыаналанан "СР Тыа-тын хаһаайыстыбатын туйгуна" аат интэриллибигинэн бийиги, кэ-һини кытта өр кэмгэ биэргэ алты-спыт, үлэлэбиг дойдуту, чакчы даһын улаханнык астынан туран эрдэлибиг уонна тус олохор, дьин кэргэннэр дьолу-соргуну баарабыт.

Павел ФЕДОРОВ - СОМОВО, суруйааччы, СР културатын үтүөлөх үлэнигэ.

Спорт

АКРОБАТТАРЫТ СИТИИИЛЭРЭ

Бам бийн 8-11 күннэригэр акробатикага Братский куоракка "Звезды Байкала" дьин Бүтүн Россия-таагы турнир ытылыһына. Итинэ Чурапчытаагы республиканскай орто спорттинай интернат-оскуола-тан 4 спортсмен баран кыттан кэлэ. Күрөхтэһигэ хайдах кыттыбыттарын туһунан тренер Дмитрий Ива-нович Чадаан билгизинэрэр.

- Бу күрөхтэһин иһилин сыл буола-буола ытыл-лар, маастары толоруу таһынаах. Үс көрүннэ-батук-ка, АКД (акробатическая дорожка), ДМТ (двойной мост трамплин) күрөс быдыасталар. Барыта 200-чээ спортс-мен Россия 8 регионун 16 куоратытан, Казахстантан кэлбиттэр. Састаап олус күүстээх.

Бийиги хамаандабыт Братский ГЭС муоратын таһыгар баар "Надежда" ор лааһарыгар түһэрдигэр. Ус-улуобуйалара үчүгэй. Спортсменарбыт кээкэ ситиһил-лэрдээхтэр. Ол курдук, батукка Коля Климов иһик, Ва-ся Ушвицкий үһүс, Эрэл Аммосов төрдүс буолулар. Бу уолаттар үһүн 9-с кылаас үөрэнээччилэрэ. ДМТ-га Красноярскый кыраай, Иркутскый уобалас спортсменна-рын кэһилгитэн бийиги хамаандабыт үһүс буолла. Ушвиц-кий Вася, Аммосов Эрэл финалга тахсан күрөхтэһилэр. Манна 10 спортсмен киирэр. Вася алтыһы, Эрэл сэттиги ытылар. Акробатическай дорожкага 11-с кылаас үө-рэнээччигэ Дьулус Захаров финалга киирэн күрөхтэстэ, түс төгүлүн Россия маастарын нуорматын толордо-мпионар, призердар мэтээлдэринэн, грамоталары-н, биригэстэринэн наараадаланылар.



Быһылы үөрөх дыһыгар 5 улахан күрөхтэһигэ кы-тылыбыт. Сэттэһигэ Хабаровскай куоракка "Дальневос-точный фестиваль сложного-координационных видов спорта" дьин күрөххэ кыттыбыт. Итинэ Дьулус За-харов чемпионатка иһик, первенствога бастагы миэстэ-

лэри ылаттаабыта. Батукка хамаанданан иһикс буолбут-пуг. Олунньуга Приморье Арсеньев куоратыгар Дальнай Восток куботар Бүтүн Россиятаагы турнир ытылыһы-та. Итинэ кыттылаах Дьулус Захаров акробатическай дорожкага бастаан маастар нуорматын толорбута. Кулун тутарга Комсомольск на Амуре куоракка Дальнай Восток федеральнай уокуругар бу уокурук чемпионата уонна первенствота буолбута. Итинэ Дьулус Захаров Чемпио-натка уонна первенствота иһикснэригэр иһикс миэстэни ылыта, маастар нуорматын толорбута. Батукка хамаан-данан иһикс буолбуттут. Чурапчыга бэйэбиттэр аан ба-стаан акробатикага республикага бастыыр иһин күрөх-тэһин тэрийбигит. Барыта 43 спортсмен кыттыбыта. Биһигэ дьарыастанар ордуру бэйэлэрин улуустарыттан кыттар кыагы биэрбигит. Акробатическай дорожкага Чурапчы бастагы, Уус-Алдан иһикс, ЧГФКСИ үһүс бу-олбуттара. Кыргыттарга Эбзон-Былантай бастагы, Нам иһикс, Чурапчы үһүс миэстэни ылыттар. Батукка Чу-рапчы бастагыны, Уус-Алдан иһикс, Эбзон-Былантай үсүһү ылыттар. Бу күрөхтэһигэ Дьулус Захаров, Ко-ля Климов, Вася Ушвицкий, Эрэл Аммосов, Иван Самсо-нов иһикс миэстэлэргэ тахсыбыттар.

Спортсменарбыт көрдөрүүлэргэ сыһыа тупсан иһэр. Маннаха иһикс сыллааһыта ылыт батуттуттар, балта-раа сыллааһыта ылыт дорожкабыттар күүскэ дьарык-таныбыт улахан оруолу ыла. Иһиксигин Пенза куорак-ка оскуола орлорутар ытылылаахтаах чемпионатка, Москвага Россия чемпионатыгар кыттар былааннаахтыт. Алексей СЛЕПЦОВ кэспэтэ.

ар уаһарьһынан биеһини
тэҥэ, үчүстээн тахсыабыл-
(25 көлөһөдөр) Кыһыл
то сылдьар көмнэригэр
эриһин наһараадалаа-
мүгөр буюбун "Кыһыл
дохуосхор: летчик, ка-
сун буюбун, илэтин ми-
нэ" уосун II-с степенна-
һый үтүүдүрүн иһин",
иһин, "Төрөөһөнүн
эвэ сэрэһин түмүктээ-
р түөрү төгүл бааһыр-
Үрүһү Кыһылбайгай

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!

Чакыр ийилмизин олохтоорун, РФ Журналистарын союгуун чилигин, күндүтүк сангыр быраатым, убаастыңар убайбытын **ФИЛИПОВ Николай Васильевич 70** саракын тулалыт дээр күүлүн ийилик-испик эбэрдэлиит! Бодоробит күндү ийилбизер чакын кытаанах дорубуйаны, олохун арзыгынан Аалфия Афанасьевнанын кыргыттарын, сизнзрегит арталарыңар үрз-көтө, сүбэ-ама, куускөмө буола алорордугуңар. Күн сирин бары кэрэтэ, үтүөтэ, сүрдөбө эйизэ анатын.

Эбэрэни кытта **Анна, Александр Филипповтар уонна** кинилэр **оолоро, сизнзэ, хос сизнзэ**.

Убаастыңар салайааччыбыт, РФ үрзүрүтүн туйагун, илүүс Муннасын депутаттын, Тразжданский килбин анал аат хайаайатын **Марианна Николаевна ЯКОВЛЕВНА** олохун бэлэз күнүн, үйэ аңардаах үбүлүбүн эбэрдэлиит!

Эн 30-ча сый устата оххуолаба килбин иннинээри сарастаах оолор тэрлэлээрэ оронку өбүз мындыр ньымаларын илтэрэ-такайара, салун көрүүлэрин ситилэрэ тус кыахын, сатабылын, толмуйан киллэрин **"Мичилбитин"** ааттаган кэллин.

Баба санабыт бастына, ийилбит истинэ Эйгин, эн дьиз кэрэнтин арыалаатым! Эсв да дьон-сэргэ махтап-ном кытаанах үйэ-бейон олохтоох, чөл дорубуйалаах буларга, оолордугу сарынны саргыларын салайсан, дьоллоох буол дьон алыстын аныкыт!

"Мичил" үбүлээн калектига, төрөлүттэри

БИЛЭРИИЛЭР

Центр занятости населения Чуратчинского улуса извещает, что ОАО «Ниско-Ленское» является одним из алмазодобывающих предприятий республики. Предприятие ведет добычу природных алмазов на территории Анабарского, Булунского и Оленекского улусов. Работники работают сезонно, проживают в захтоных поселках. Поселки оснащены благоустройством, организовано питание, имеются медицинские, спортивные, комнаты отдыха, телевизоры, связь с городом. Занят и выезд работников с участием провозителем организации за счет предприятия. Работники имеют полный социальный пакет (пенсия, оплата больничных). На участках 11 часовая рабочая неделя, шестидневная рабочая неделя. Участки являются резидентными объектами, завод и завод по спецпроцессам К. Гриндхам, пастушары на работу с учетом специфики предприятия предъявляются следующие требования, они следующие:

1. Не иметь судимости;
2. Соответствовать по состоянию здоровья, при приеме на работу обязательно медицинское освидетельствование в поликлинике № 1 г. Якутска;
3. По трудоустройству профессии должны быть в наличии свидетельства (удостоверения и др. документы) при необходимости допустить к работам.

Должность	количество вакансий	Оклад или ЧТС
Машинист грузовой машины К-702	2	32326
Вулканизаторщик 4 разряда	1	17576
Геолог	2	33,56 тыс
Фельдшер	1	17402
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (автомобили)	2	21,14 тыс
Слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (автомобили)	2	21,14 тыс
Повар 4 разряда	2	16013-20450
Машинист бульдозера Д-65	1	27679
Машинист бульдозера Д-355, Т-3501	1	35265
Слесарь по ремонту оборудования - моторист	1	25674

Обращаться в центр занятости населения Чуратчинского улуса.

Тел: 41-732, 42-708.

М. В. АРТУНОВА

начальник отдела по работе с кадровым составом

Управление персоналом ОАО «Ниско-Ленское».

5 кублаах ЗИП емайлан атылаахыт. Тел: 43-313, 8014-237-30-38

Искон торообут ыахтары атылаахыт эбэр туттар сүөһүтэ атылаах. Октябрьский уул 45. Тел: 42-343.

Тапталлаах бырайыт, СР физический культурага уонна спорту үтүөлөөх үлэһитэ

ЗАВОЛЮКАЙ Анатолий Михайлович

нарахан ыарыытын олохтон туоразытынан Заболотная Надежда Михайловна дириг културнайытын тирээбит.

Чынарараттан эр дьон народный хорун,

Ырыа күүлүн коллективтара.

Тапталлаах ийэлэр, эбэлэр, үлэ, тыл ветерана, Хоту көбүрүлүү ийилбизер.

ПОПОВА Харитина Львовна

олуктан туоранытын уолугар, кутуохтуттар Говоров Владимир Степанович, ийилбизер, бытыбыгылар Анисия Николаевна, Степанович, чутас аймахтарылар дириг културнайытын тирээбит.

Чураачыттан Местниовтар, Егоровтар, Андреевтар,

Кутуугу, диниовтар, Феодосийовтар, Петровтар,

Өлүкүмүттэн Семеновтар.

Сарын ыстыылаахын олохтоо, үлэ ветерана, Мэдээхэнтэн

төрүттөөх Чураачы ийилбизер олохтоо

ПЕСТРЕВА Елена Феофановна

84 сааһыар бу дьыл ыаһын 18 күнүгэр олохтон барбыт бэйэр дьонугар, табырарыгар, аймахтарыгар курутууан туран ийилбизер.

Кыһа, күтүтэ, оһонго, хос оһон, аймахтара.

Редактор - директор: А.А. ЗАХАРОВ,

Редактор-директорын солбуйааччы,

культура, политика отдела - О.В. ЖИРКОВА.

Эпиктигэр секретарь, иччат, оһо-аймах отдела - Н.Н. ГАВРИЛЬЕВА.

Экономика, спорт, тия хайаайатын отдела - А.М. СЛЕПЦОВ.

Үөрэх, дорубуйа харыстабылн отдела - А.М. АДАМОВА.

Верстальщик - Э.И. ХОМУС.

Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.

Бэчээтэччи - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.

Хайыат бэчээкэ бэриллэр графика: 16 ч 00 м. Бэчээкэ бэриллэр: 16 ч 00 м. "Сага олох" редакциянай-издательской холбоһука 20.05.2009 с. офсетка бэчээтэниэ.

Адырыһа: 678670, Чураачы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Индекс: 54907. Хайыат наһаалаба устэ: олтуорунуука, чэппиэри уонна субуотата тахсар.

Кэриэстэбил

СҮРЭХИТИГЭР ӨРҮҮ ТЫЫННААХ

Испытания саньыр, таптылар күндү арыбт, аһабыт, быраатым, убайыт, Саха Республикатын тыгын хайаайытытын туйуна, Чураачы улуһун Хайаайа ийилбизер олохтоор Сергеев Егор Петрович хонтолохтоох күн сиритин курамына бу дьыл ыаһын 10 күнүгэр бэйэр сыйла туола. Тапталлаах ийилбизер соһучу, күчүрүэннээх сүүрүтээх уу курулуэс олохтутуутун күчүгү үтүөт, суорууа сулууһаннаах бу тустаах дьонго, олохун салгырааһыгар олус ыраахан. Арыбт Егор Петрович 1950 сыллаахха ыам ыйын 2 күнүгэр Соловьев ийилбизер Мырылаа 7 ыраах Пелалей, Петр Сергеевтар дьон кэрэтирэгэр бастаан өрһөн күн сирин нарбут.

1965 сыллаахха Соловьев арыс кыһаастаах оххуолатын бүтүрбэтэ Ситан Сытынга трактористар курстарын бүтүрэн Ойулуун СПТУ-лар кыһааһын үрдүтүтэ. 1974 сыллаахха Таатта Харбалаагар суолтардар курстарыгар үрдүтүтэ. Дьон көргөн улахан орто буолан иэра сааһыттын хайаахха да ыраахтаран толук турбата. Бу сылыртан олохун тийэх күнүгэр тапты торообут Мырылаагыгар олорон үлэһит - хамсаан, ийилбизер тэһүлүтүн араарытара. Төрөлүттэр эбэр састарыгар утуу - субуу олохтон туораан улахан дьон көргөн көрүү-иитин ийилбизер Егор Петрович саньыгар сүтүрүлүбэтэ. «Субуруускай» соһоо Соловьевтар отдөлөнүтүтэр дружинынан, тракториһынан табырарыахтын үлэһитэ. Ханан да үлэр, коллективна наар ийилбизер күнүгэр таптылар.

1983 сыллаахха «Субуруускай» соһоо ийилбизер, Соловьев отдөлөнүтэ «Мылдарааһы» соһооо халыбаста. Соловьев ийилбизер «Бочуотуун гражданина» рекордун механикатор Николай Г.Д. үрдүк үүнүү эвентуун эвентуун аата улууска, республикага билибэтэ. Кини сылыары билибт үлэһит уолу бөлүтүн көрөт, ийилбизеруун эвентуутар таптырбэтэ. Егор Петрович үлэһит ийин мындыр, булуутас өлүгөр ыахара уһуу-улуубута. 196 таттан 14,55 ч бурдугу хонтууан оройуонго, соһоо чемпион көбүлүнүтүтэ. 1985 сыллаахха бу эвентуу 400 таттан 15,7 ч бурдугу хонтууан оройуонго чемпионнаабыт. Эвентуу Николай Е.Д. Прибалтара, Егор Петрович бэйэр үлэһит уолугар тапты Семенов К.Е., Семенов П.П., Германов демократический республикатыгар сынынар путевкалар биргэ-биргэ таптылар. Кини өбө - санаага торообут сиритер уолугар, бэйэр - көрөр дьонун ортуугар сыдыан үлэһити сыйдар, ситилбизер. Күүстээх аңардарыт соруун ылыстахтарына ыа-айтарбат суоруу дьахастаабытара. 1988 с. эвентуулаах харыларын ылытарын, утуулар - сыныларга уонна туран дьүкүүрдүкүт үлэһит 1 таттан 20,7 ч, ыаһынынан 1996 т. көмүс туорактаах хонтууан оройуонна, республикага бастаан

«Хурустала куула» кубогун хайаайытара буолбуттар. Егор Петрович 185 таттан 3885 ч бурдугу хонтууан оройуон рекордун туспарыта «Рекордмен ийилбизер» үрдүк аатын ийин үлэһит, үлэһит дьоллоор үрдүкү оройуон эвентуу-ханынан билибэтэ. Кини хайаах үлэһитин, кини тийэ дьоллоорун, кини хайаах ийилбизер бэйэрэ бэйэр таптар, аттарар - дьон ийин эвентуу-ханын. Егор Петрович ыаһына олохун аартыгар торообут ийилбизер, дьонугар-сиритигэр туһана өлөрөр бадылаах олохтута. Дружбист ийилбизер буолан үтүө сана дьон тутууччуларга дьон маһын сууларын, тапастан көмөлөһөр, бэйэр дьоллоор таптыган махтап ийилбизер ыла. Мырылаагы убаастытын, дьонун-отун 1998 сылтан тосхоннохтор уу сылыта ылан, үтүө эвентуу көргөн. Хайаах бэйэрүгэр ийин тийэ эвентуу хайаайытыга, дьон-хонтууан үлэ бөрүтү көрүбүтэ. Сааһын туһара олохтут хонтууа таптылар, бэйэр-тийэ сааһыттан олохтон олохтоох дьон ийин ылыбача кылаабыт суол. Күүстээх санааах кини дьон туста аһылылаах кини буоларын өсө төгүл дьахастаабыт.

2008 сыллаахха үлэһит кини өлөһүгү тапты, үрдүкүтү ту-туулан, үтүө хонтууу буолан «Саха Республикатын тыгын хайаайытытын туйуна» аат ийилбизерин туйууа су-су дьоллохтута.

Күндү ийилбизер тийэх суолугар таптырар суба-ама, күүс - кини буолбут чутас дьонордугутар, чутуун ийилбизер бэйэр-ийилбизер Ильянов Виктор Иванович, специалист Николай Марфа Таврицкая, Хайаайа ийилбизер олохтоохторугар, дьонордугар, арыбта табырарытара, Хайаайахтары ФАП бэйэрүгэр Носорокова Лидия Егоровна, бэйэр дьон бэйэрүгэр күүс-кии буола сыдыар арыбт үлэһит-хонтуу-хонтуу Семенов Канон Ефремович, Сибиряков Иван Иванович, Семенов Валерий Иванович, эбэр эвентуу-хонтуу ийилбизер өлүгү, көмөлөһөр Дьоллоор Василий Васильевич дьон махтабытын тирээбит.

Күндү арыбт сыдыах хонтууа, чыдыах олох бэйэр-хонтууу тыыннаах буолуо.

Кэриэс Галина Константиновна, уола Константин, ийилбизер Анна, сестрер Аннуша, Лева, Галина, убайа Семён Петрович, бэйэр торообуттар Петр, Полина, Макара, Иван, Кирилл уонна ийилбизер оолоро

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧУРАТЧИНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 35 от 7 мая 2009 г.

Об утверждении порядка размещения заказов для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района)

На основании Распоряжения МО «Чуратчинский улус (район)» от 14 апреля 2009 г. № 32 «Об утверждении порядка размещения заказов для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района)»

1. Размещение заказов на приобретение, выполнение работ и услуг, выполнение строительных и других работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) проводится централизованно через МУП «Чуратчинское УУС».

2. Утвердить Порядок размещения заказов на приобретение, выполнение работ и услуг, выполнение строительных и других работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) (Приложение №1).

3. Муниципальным учреждениям Чуратчинского улуса (района) (Управление культуры, Управление образования, Здравоохранение, Бюджетное учреждение «Школа и т.д.) предоставляется ссылка на информационный МУП «Чуратчинское УУС» для размещения муниципального заказа согласно утвержденного П.О.

4. Утвердить Положение о Единой комиссии по размещению заказов МО «Чуратчинский улус (район)» в новой редакции (Приложение №2).

5. Образовать Единую комиссию по размещению заказов МО «Чуратчинский улус (район)» в следующем составе:

1. Артемьев П.П., заместитель главы по экономике, финансам и социальному хозяйству, председатель;

2. Брыткан Т.Т., специалист управления организационно-расчетно-административной работой МУП «Чуратчинское УУС», секретарь;

3. Алексеев И.Н., начальник управления организационно-расчетно-административной работой МУП «Чуратчинское УУС», член комиссии;

4. Федоров Т.Т., начальник улусной библиотеки, член комиссии;

5. Соболев В.А., улусное управление образования, член комиссии;

6. Пилипенко Е.В., начальник юридического отдела администрации МО «Чуратчинский улус (район)», член комиссии;

7. Федосеев С.С., директор МУП «Чуратчинское УУС», член комиссии;

8. Ковалев С.В., заместитель директора МУП «Чуратчинское УУС», член комиссии.

6. Присвоить управлению культуру Распоряжения МО «Чуратчинский улус (район)» от 7 марта 2007 г. № 32.

7. Принять, утвердить и опубликовать Положение о Единой комиссии по размещению заказов МО «Чуратчинский улус (район)» утвержденного постановлением Распоряжения МО «Чуратчинский улус (район)» от 7 марта 2007 г. № 32.

8. Данное распоряжение опубликовать в улусной газете «Сага олох».

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы по экономике, финансам и социальному хозяйству Артемьева П.П.

С. ИЮНОВ

глава муниципального образования

ПОРЯДОК

размещения заказов на приобретение, выполнение работ и услуг, выполнение строительных и других работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает единый порядок размещения заказов, а также обеспечения единства экономического пространства на территории Чуратчинского улуса (района) при размещении заказов.

1.2. Порядок размещения заказов основывается на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, иных нормативных актов, нормативных актов Правительства Российской Федерации, Министерства и власти Российской Федерации, Единого муниципального заказчика, Единой комиссии по размещению заказов и настоящим Порядком.

2. Порядок размещения заказов

2.1. Для своевременного размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.2. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.3. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.4. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.5. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.6. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.7. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.8. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

предоставлять свои данные о размещении заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района).

2.9. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.10. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.11. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.12. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.13. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.14. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.15. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.16. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.17. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.18. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.19. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.20. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.21. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.22. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.23. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым муниципальным заказчиком, Единой комиссией по размещению заказов и настоящим Порядком.

2.24. Для размещения заказов на поставку товаров, работ, оказание услуг для нужд муниципальных учреждений Чуратчинского улуса (района) в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальное образование обязано осуществлять закупку товаров, работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации, Министерством и властью Российской Федерации, Единым